

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	<b>0'05</b>	cèn. <sup>o</sup> pta.
A domicili. Es trimestre.....	<b>0'65</b>	"
Un any.....	<b>2'60</b>	"
Per dotzenes.....	<b>0'45</b>	"
Núm. <sup>o</sup> atrassats des 2. <sup>o</sup> tom....	<b>0'65</b>	"
Id. id. des 1. <sup>o</sup> tom....	<b>0'07</b>	"

SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA  
SI TÉ VENT Á SA FLAUTA.

ADMINISTRACIÓ: CADENA DE CORT, N.º 11.

Fòra Palma. Dins Mallorca.	(3 mesos.... <b>0'85</b> )
1 any.....	<b>3'25</b>
Dins Espanya...	(3 mesos.... <b>1'00</b> )
1 any.....	<b>3'50</b>
A Ultramar y s'Estrangè...	(3 mesos.... <b>1'50</b> )
1 any.....	<b>5'00</b>

## LO DEL DIA.

Es caràcte, condicions y propòsits de L'IGNORANCIA son massa coneguts de tothom, perqu'es seus lectors deixin de tenir una seguretat completa de ses seues conviccions y des respècte que servia com es degut à ses autoritats constituides. Si p'el cas y amb sa milló intenció del mon ha sopegat qualche vegada, es estat sense termesén y sense volé; lo qual prova ben à les clares que no desitja que li arripijan may esquits gròssos ni petits d'els que sòlen arribar à n'ets altres periòdichs.

Ara n'hi ha hagut un d'aquests que s'es propassat de bona manera, y s'assunto ha près tan dolorós y llastimós estat qu'es fa necessari manifestá que nòltros res volém tení may que veure en ses publicacions qu'han merescut ó mereixen en qualsevol temps sa censura y prohibició de s'Autoritat eclesiàstica. Abans que tot, som catholichs obedients y respectuosos, y deporám amb gran dolor qu'hey haja qui no tenga el degut respècte à lo que forma una de ses creències més fundamentals de sa nostra religió.

Desde es primé moment que arribá à ses nòstres oreyes lo succehit, pregárem y encara pregám y pregarém à Deu, que se serveixca doná llum à tots els errats de comptes y especialment à n'aquestes persones y germans nòstros esbarriats des vertadé camí; y per lo tant encarregám à n'és nòstros lectors que fassin lo mateix. Axò es una obligació que temim.

Ja que la Verge Puríssima ha estat sa qui ha rebut els tirs de s'impietat, sia ella també à ne qui nòltros elevem ses nòstres pregeries perque toch el cor d'aquells que van descaminats per dins sa fosca, fins que tornen dins la santa iglesia de Deu, ahont està sa llum verdadera y eterna.

L'any qui vé serà el 19<sup>e</sup> centenari de la seu Puríssima é Inmaculada Concepció. Ara qu'els centenaris estan tant de moda, ¿no seria bô y útil per més obli-

garla el que procurassem tots celebrarló d'una manera solemne y piadosa? Que nòltros sapigam, ningú se recòrda de sa procsimidat d'aquesta notabilíssima fetxa, y es solemnisá es primé centenari en qu'aquest august mistèri de la Puríssima Concepció es considerat com à dogma catholich, seria una cosa adequada que cau de son pès. Creym que aquesta festivitat seria molt agradable à Deu y à sa Santíssima Mare.

Per lo mateix feym pública aquesta idèa perqu'es bòns catholichs la fassen circulá y arrelá; y perque pugam veure sa seuá celebració y tocá prest es seus profitosos resultats.

Posám ses columnes de L'IGNORANCIA à disposició d'els que vulgan propagá aquest pensament à fi de que se duga à efecte en son temps y lloch.

SA REDACCIÓ.

## QUANT ES MADURA CAU.

Comènsa à essè hora de no aná de hèrbes, y de tení un poch de coneixement, perque no sia cosa que de mala, ó bona manera, mos hajan de posá es servell à son lloch.

Si comensám per mirá en aquest mon com estam d'*arreglats* ó *desarreglats*, mos trobarem que casi ningú està à son puesto, casi ningú à n'es lloch que deuria havé d'està, ó lo que es lo mateix, cap canalòbra aguenta es seu ciri; casi tot vá à s'enrevés y cap girat: y axò fa molt mal concèrt, per dí milló, fá un complet y total desconcert.

Esteneu la vista y mirau, de pròp y d'enfòra. Qui no es bô per governá esa vòl governá ets altres; qui no sap casi escriure vòl fé d'escritó públich, y si impòrta de directó d'un periòdich: qui no sap trèure un tròs de conta vòl està empleat à una oficina de administració: un menestral que s'ha passat tota la vida derrera un banch llimant ferro, planetjant fusta, ó estirant sola, s'axéca directó d'una empresa mercan-

til: un botigué es fá prestamista: qui era capitá de barco, ó naviero, es fá conradó: un conradó s'affica à comerciant; un escrivent qualsevol, s'alsa jugadó de *bolsa*; ó jugadó d'altra cosa: un missè que sòls havia anat de *papés*, y *lleys*, y *atreys*, y *protacòls*, de còp y respòsta surt bò per està al frente d'una Societat que no te rès que veure amb ses lleys; qui no sap brot de teologia, s'affica à volè aclarhi y esplicá els més alts y elevats mistèris; y com no hey arriba ni pòt arribarhi, ni tòca à Mallorca, néga y s'en riu, y heu pòsa en ridicul; y per fi, qui brama per tots els forats del seu còs, pretén de cames primes, y se creu amb fòrsa per arretglá y adressá el mon.

D'axò resulta lo que no pòt deixá de resultá. Es pegats y untures no curan lo qu'ha menesté còp de llanseta ó tay de bisturi.

Esteneu la vista, y mirau, ¡però mirau bé! no fesséu com molts que miran y no vèuen: y reparareu dues còses molt sorprendents, per les quals haureu de regoneixe qu'es com un miracle que tot no estiga més malament de lo qu'està, qu'hey està pròu, y que no vaja més à la tortella de lo que vá, que ja li basta, y se pòt di que no pòt anarhi pús.

Sa primera d'aqueixes còses, es el contemplá, que casi rès vá p' es seu camí natural, ordenat y convenient, que casi rès segueix aquell ordre que se deu havé de segui, que tot va capritxosament, cap-girat. «Aquell qui es bô per una cosa no l'emplean per ella, y ni fan fè una altra per la qual no es bô, ni heu entén, y axí resulta que no pòt fè rès bé, y tot li ha de sortí esgarrat. Axò es lo mateix que posá per fonaments ses pedres ben tayades per una volta, y posá à sa volta es trossam bô per fè es fonaments: axò no pòt aná; tots se riurian des mestre qu'heu volgués fè axí: y dò tampoch pòt essè lo que vòlen que sia dins aqueix altre ordre de còses, perque per fòrsa, com à n'aquella, per fòrsa, ha de vení s'ebuch, y no li valdrán punitals.

Sa segona d'aqueixes dues còses, complement inevitable de sa primera y que no s'en pòt defogí, es, mirauhó bé,

es trabay que còsta, y ses dificultats que se pòsan, per podè fè una òbra bona, de profit, d'escl-lents y convenient results, posant à son puesto lo que deu haverí d'està, y fet per les personnes inteligents encarregadas d'aquella òbra: y en camvi, de quin mòdo y manera s'empeña s'homo en ferhò tot fàcil, y cap reparo ni cap inconvenient se pòsa à tot lo que sia cosa feta à la babatlana, pensada demunt, demunt, uu desbarat, sense cap ni pèus, y una cap-buydada, que no es sàpia d'ahont vé, ni ahont vá, ni quina coua dú, ni quin regalim deixará... Ses ciències més fondes se vòlen tractá superficialment; y per lograrhò, no tengueu ànsia, trobaréu es camí axarmat, que rès l'atura, y còm més gròssa es s'innovació pensada, milló, per fè més afecte y còp de bombo.

La gent no sap qu'es els qui la pensan y l'amòllan tampoch heu saben pedres menudes, però *avant han dit*, y els altres segueixen. Axò es còm una guarda de xòts cap-baix, arremolinats, y es pastó singlades, y es cá lladrant, y no passan; llavò envéstan dos ó tres, y passant aquells, tots envesteixen à la una y à passá aviat fent caramull: ni sabian porque s'eran aturats y no volián passá, ni llavò saben porque passan depressa y tots d'un pich: tot es lo mateix, dos ó tres s'amòllan, propòsan es desbarat, fan veure de lo blanch negre, y de lo negre blanch, y ja n'hi ha sèt dotzenes derrera qu'heu creuen, y aquelles enduan altres tantes, y es fá sa bolla de néu. Més tart vénen es jamechs derrera, quant queda tudat tot, ó percut, y es ben mal de rescabalá lo que puga tení remey, y à lo que no'n té, qu'es sovint: ¡Deu vos guard d'un ja está fét!

Així anàm, y fa una bona partida de temps; y còm més vá, més vèla, y aygo p'ets emborns, tant pròp, qu'una mica de ratxa farà fè es trabuch, y en havé fet capirú en beurèm d'aygo per llarch, si no mos trèuen des bassiòt gran.

¿Y qui mos ha de trèure? quant tots, de grat ó per fòrsa, anàm embarcats dins aqueixa mala barca, que no té casi cap costella sana, es para-mitjal corcat, es claus fusos de rovey, pahida s'estopa de ses jentes, s'enclità resech, saltades ses planxes de còure, croixits els palos, els estrays podrits, ses escotes rompudes, es velam serzit y apedassat, ses gúmeres empeltades, esdentada s'âncora, prima sa cadena, ses bombes que no xupan, es timó empernat, sa búxola esfondrada...

No hey ha remey ni salvació possible mentres à tota pressa no prenguem pòrt, si hey podèm arribá: y en llòch de pensá en viatges, per podè vení carregats de tresòrs, pensèm à compòndre bé sa barca, ó fernè una de nòva, per anà segús. Nòltros ara heu feym just à s'enrevés de lo que havíam de fè. Coneixèm que anàm malament, porque per fòrsa heu hem de coneixe, quant no més sia p'es rivets que mos arriban, y per ses sin-

glades que mos fitblan, y *firme que firme*, no volèm mudá per anà bé: y no hey ha remey, per anà bé, ó per no anà tant malament hem de mudá, còm ses serps, que mudan sa pell.

Axò no pòt essè: y ses còses que no pòren essè, ni son estades, ni son, ni serán may, y ja pòren préma: lo més que pòren fè, es forsà, violentà, estirà, però per una part ó altra farà s'esclafit y se romprá. ¡Alerta mosques à n'aquests esclafits, perque esquitjan de mala casta!

Tot va capgirat de nòms y de fets. Se diu, y se fa, còm òbra de *Filantròpia* lo que deuria dirsè, y fersè còm òbra de *Caritat*; sa caritat es lo de bona lley, sa filantropia es sa moneda falsa d'aquella. Se donan una partida de nòms estraüns y raros à lo que se deuria dí sèch y nèt *Ròbo* y señalá còm à un lladre, y còm à tal castigà y penà à qui robàs. Se dóna es nòm de *Il-lustració* à sa perdició de tot bon coneixement y sanes creències. Se diu, *talent, imaginació, agudesa*, à s'atrevidament, à sa picardia, y à sa pòca formalitat. Se diu beneytura à sa bona fè y santa ignorència; idiotisme ó ximpresa à sa santidat. Se diu *Despreocupació* à sa gala de fersè el gròs de tot lo més mal fét qu'es puga fè, bolcantsè dins es fanch des mes refinat egoisme. Se dona es nòm de *Tiranía* à l'autoritat patèrna, y *Dret d'emancipació* à sa fuya, y sublevació d'els fiys quantrè els pares. Se diu... se diu... no acabariam may de señala còses que son, y se fan just à s'enrevés de lo que deuria fersè, perque la gent s'adressás, y pogués agontarsè dreta. En trobaréu ben pòques à s'enendret, y vos cansareu de veurèn à s'enrevés, mal fetes, y mal aplicades, y la gent encabotada à que la cosa p'es camí que va ha d'anà avànt, y de lo milló. ¡Y qu'hey farèm, quant lluñy d'escoltá qui heu sap més qu'ells, perqu'es més véy, se riuen d'ell!

Comènsa à essè hora de pensarhí bé: aqueixa má per salvarmós, aqueix bras que mos ha de tirá una còrda de salvalment, ningú el mos pòt allargá perque tothom s'hi tròba embarcat, aufegat y negat, no tenim remey, ni esperansa més qu'en nòltros mateixos, amb ses nòstres pròpies fòrzes de bona voluntat, y en Deu, qu'està sobre tots, y demunt tot, y que per ell axò es cosa molt petita.

Perque creyshó: axò es la veritat: y si qualcun desgraciat vos diu qu'axò no es vè, que Deu no s'atura en còses d'aqueixes, los porèu respondre: «¿Còm heu saben ells que Deu no s'hi atura? ¿Que los bo ha dit?»

Ara vé bé, per acabá, un cuento, que hey caurá còm si fos de moltada, y no es cuento, es un acudit molt xistós; axò succeixí à últims del sìgle passat.

Se passetjavan per pròp de un siti Real, no molt enfòra de París, el príncep Don Felip... aquell que bravetjava d'essè despreocupat, incrèkul, y d'anà

avant per tal camí, y tot lo demés, que li feu deixá à n'es llibre de s'història un nòm que no fa gayre enveja. Era un dia d'hivèrn, crú, fret, brusca, néu, y fanch à té qui té. L'acompanyava un gentil homo: tots dos anavan ben xarpats y forrats, amb bònes botes de sola gruxada, y s'en reyan de si es tòrtis anavan baixos. Trobaren dos pòbres frarets caputxins, amb uns hàbits curts, pahits, esfilegassats, plens de botanes y forats, mitx ó casi del tot descalsos per que no duyan més qu'unes males esperdeñes, sense calses, y fanch fins à mitja cama.

Aquells dos frares quant li passáren pròp, acaláren es cap, y li feren el degut y respetuós saludo. Aquells dos personatges de posició tan alta, los correspongueren llevantsè els capells y contestantlòs dignament y amb tot respècte... perqu'à les hores encara no s'havia arribat à tant de perfeccionament à n'el ram del egoisme personal, ni sa bona educació no estava tant à punt de caramèllo còm ara. Es príncep aquell, quant foren passats, los mirà tenguentsòs llàstima de sa pena, fret, y misèri que passavan à n'aquest mon, segons ell pensava y creya, sens profit de cap casta, ni à n'aquest, ni à l'altre; y garantísè à n'es seu company li digué:

—Després de lo que passan aquests pòbres homos.... ¡quin xasco s'en durán, si es vè lo que jò crech!

Y aquell gentil-homo, viu còm una centella, li respongué:

—Sí, Alteza, sí; un gròs xasco s'en durán si es vè lo que vos creys: però es xasco de Vòstra Alteza serà més gròs y més granat si es vè lo que creuen ells.

Lo mateix poreu respondre vòltros quant un d'aquests pòbres errats de contes vos amòlla una extravagancia de ses que sòlen amollà cada pich que parlant de semblant còses obrin sa boca: perque còm no saben rès d'axò, rès de lo que d'axò haurían de sèbre, y rès haurían de sèbre de tot lo dolent que saben, resulta qu'en cèrtes còses, còm per exemple, no pòren parlá acertat, ni tirá dret, y sa pensan que quant més cridan, més rabò ténen, y quant més insultan més pò fan, y quant més fuyts van d'es bòn camí, més valents son y més agosarats. Y quant més atrevils s'amòllan à volè fè mal, son tan curts de gambals, que tan sòls no coneixen que llavò en fan manco. Si no fòs per aquells que los ténen còm un poch de pò, y sobre tot per aquells que los prenen en gracia y agudesa semblants còses, no'n farían cap mica de mal. Un ase quant brama, no fà mal, lo que fà es incomodá un poch, perque ja se sap, quant ets ases braman, ets homos han de callá, fins qu'es son esbravats, perque no s'hi enténen.

Nòltros *ignorants*, coneguent aquest desgavell qu'hem dit, hem procurat fè lo que diu s'adagi mallorquí: «Vòls riu-

ret de sa lley, fé lo qu' ella diu», y gracies à Deu, no ha vengut may el cas de que mos hajan agut d' unta es nás de saliva, perque estám ben alèrta à no estirarmós més qu' es llansòl per no mos trá es pèus. Preferím essè ignorants, à s' havè d' aprendre lo que no mos convé, y si hem anat alèrta fins ara à no sortí de dins s' ignorancia, d' aquí en avant hey anirèm més.

Tot axò heu deym p' els lectors del nòstro setmanari L' IGNORANCIA, perque sa nòstra confraría qu' es molt numerosa prenga llum, en sa part que tenim obligació de tornarlí còm à nòltros mos tòca, sens aficarmós en si som, ó no som desmañotats per ilustrarlós per altre estil, que ni en sabem, ni en volèm aprender, ni en voldriàm enseñá.

Y axí es dia que vulgan deixá d' essè ignorants, sense preocupació, coneixerán y podrán triá quina casta de claró es sa vertadera y sa que més los convenga.

PEP BLAU.

### A. B. C.

Un carré sé dins Ciutat  
Que no té més qu' una pòrta  
Petita, podrida y fòrta,  
Y al mitx un pañy de forat.

¡Ay, quin carré  
Per fé vetlada,  
Dins s' hivernada  
Quant plòga bé!

Si mirau p' es foradet,  
Quant sa clau no está à n' es pañy,  
Hey veureu un carrerañy  
Que ben lluñy tira tot dret.

¡Ay, quin camí  
Que dóna fresca  
Plè de verdesca  
A un gran jardí!

P' els còstats té cent ramells  
De flòrs de colors molt vives,  
Pensaments y sempre-vives,  
Ròses, dàlies y clavells.

¡Ay, quines flòrs!  
Qui les olora  
Bé s' enamora  
Per tot el còs.

Un dia que jò hey goytava  
Vaitx veure una atlòta bella  
Que cohía una ponsella  
Qu' à obrirsè ja comensava.

¡Ay, quina sort!  
Jò la mirava;  
Y ella saltava  
Dins aquell hòrt.

¡Qu' ha nòm aquesta fadrina,  
Qu' es s' encant d' aquest jardí?  
Vos ho diré. Vaitx sentí  
Que li deyan Catalina.

¡Ay, quin dols nòm!  
Qui l' anomena  
Amor elena;  
Y axò es tothòm.

Un pich que jò la vetlava  
P' es foradet, vaitx xitár;  
Y ella totduna mirá  
Qui era aquell que la cridava.

¡Quins ulls tan bells  
Tan incendiaris!  
Son maquinaris  
Per cassá ausells.

Ses mirades des séus ulls  
Sa méua ditxa esfondraren;  
Y dins mon còr hey brotaren  
Desitjos à caramulls.

Desde llavò  
Tench s' animeta  
Que no vá dreta;  
Malalt el cò.

Perque quant atravesava  
Sa mirada p' es forat  
Dins es méus ulls va fé esclat  
Al temps que l' cò 'm trossetjava.

¡Ay, quin doló  
Més fet apòsta!  
Còp y respòsta  
Per sembrá amò.

Un dia la vaitx sentí  
Conversá, y cap instrument  
Ni de còrda, ni de vent,  
Té sò més dols ni més fí.

¡Ay, quina veu  
Més agradable!  
De més afable  
No 'n sentireu.

De llavò en aquell forat  
He sembrada s' esperansa,  
Y hey tench sempre un uy posat  
Y una oreya que l' descansa.

Y aquest vetlá  
No es gens de-bades,  
Perque à vegades  
La sent cantá.

Jò consigli qu' aquesta pòrta  
Qualque dia s' obrirà;  
Y llavò l' he d' abrassá  
Tant si es viva, còm si es mòrta.

Si hey té que dí  
Sa gent més vèlla;  
Jò vuy amb ella  
Viure y morí.

### IESPERANÇA

Ha nòm Juana. Es petiteta, amb sos cabeyls nègres, molt guapa, y de còr còm ell totsòl. Desde nins mos coneixem; sa nòstra infància ha passat alegre y tranquila y molt à n' aquest mon hem jugat plegats.

Jò sempre l' he estimada molt, y encara més còm més vá, si es qu' axò sia possible. Desde qu' es cariño infantil que li he professat sempre s' ha convertit, gracies à s' edat, amb un afècte puríssim y desconegut fins are per mí, que m' inclina à ella y fà que quant no la veix la desitx, y que quant la tench devant y convèrs amb ella no sàpiga lo que li he de dí, y que crech que si no fós per sa confiança que entre nòltros hey ha, no obriria sa boca; y que fa que quant s' en vá deixi una espècie de buyt à n' es méu cò, còm si alguna cosa me saltás;... desde qu' axò succeheix, repetisch, no tench un moment que no pensi amb ella y qu' es méu pensament acaricihi sempre ilusions que me farían molt felis si se realisavan.

Però, jò som molt temorech; tench molta de pô à un desengañy; no m' atrevesch à dirlí: «t' estim», perque no fós cosa que no m' correspongués, y que jò hagués de pèdre aquest consòl que tench, aquesta veu que sent sempre que me diu: «espera, espera.»

Mes jay! si jò pogués comprendre que som estimat per ella. Si sòls un raitx de llum m' iluminás y m' alentás à passá endevant; à obrirli es méu còr y espli-carli es méu afècte, jò seria felis; però no seré capás may... no... ¡si ella no me estimás! ¡es méu desengañy fora terrible!

¡Oh, ESPERANÇA! ¡virtut escèlsa que Deu ha infundit à sa nòstra ànima y que còm imatge séua es tant santa y pura! ¡jò te beneyesch y t' admir! Si no fós per tú, ¡que seria de mí!

\*\*\*

### À MARÍA PURÍSSIMA.

#### ANAGRAMA.

- V labada sempre sía
- V òstra pura Concepció;
- V n tot temps y ocasió
- V are nòstra sou y guía.
- V mparaumós, joh, Maria!
- V éynau dins lo nòstro còr;
- V de la gracia el tresòr
- V leansarém nit y día.
- V uríssima Mare mía!
- V nica la Inmaculada!
- V eyna de los Céls creada
- V causa de la alegría.
- V ou Aquella concebuda
- V ens màcula de pecat,
- V per tots los faèls tinguda
- V odèlo de santedat.
- V lcansaumós pietat!

P. G. F.

MESTRE ESPERANÇA.

## XEREMIADES.

Ja n'hi ha de còses notables dins Palma per sa séua bellesa perduda si es que n'hajan tenguda may. Mos recordam de totduna d'un edifici publich ahont hey han ubert un balcó que no té cap branca dreta y à n'el qual per ferro ó arrambadó li han clavat una capsalera veyá de llit entorsillat.

Sabém un campaná que pareix un galliné de mal gust, una clarabòya més dolenta qu'una vidriera de sabaté d'entrada; uns quants archs que ténen ses cames que los fan figa; una paret cèntrica carregada de clivells y herbes de tota casta; un carreró brut, estret, fosch y qu'amenassa, à n'es punt de més señorio de Palma, etc., etc.

Qualque dia en farém un album de totes aquestes belleses *sui generis*.

\*\*

En els que hajan d'anunciá à n'es públich qualche cosa y tengan interès en que s'avís produheixa un efecte contrari, los aconseyám que prengan exemple, d'un de rellòtges y màquines de cosí que s'ha publicat aquests dies.

Comènsa per dí: *¡Basta ya de los fabricantes elogiar sus máquinas!* y acaba per fé, y encara tot lo malament que pòt essè, lo mateix que tròba que basta.

Sens dupte, s'autor deu volè tení s'esclusiva amb aquesta part, ó li fa mal de ventre veure qu'ets altres digan bé lo qu'ell no ha sabut dí.

O nòltros no heu enteném ó aquest anunci está escrit per qualche inimich de ses màquines Kayser que recomana, que no sabém si son bones ó dolentes.

Després d'havé lletgit s'anunci no podém ménos d'esclamá:

*¡Pòbres màquines! ¡Pòbres rellòtges complicats! ¡Pòbre gramàtica! y ¡Pòbre sentit comú!*

\*\*

Sa còsta d'en Brossa pareix qu'al cap y à la fi s'està rematant. Encara que la cosa ha anat llarga, queda bé segons sa nostra ignorancia.

Així heu vejèm de ses altres còstes qu'are son cròstes.

\*\*

Sabém que s'Ensanxe torna aná envant. *¡Quin dia será aquell qu'acabarèm de veure aquestes barraques ràquítiques y de mal gust que s'axécan cada dia p'els entorns de Ciutat!*

\*\*

També sabém que s'aygo camina. No sabem però encara quina es ni si se torbarà molt à arribá dins Ciutat.

\*\*

Aquelles finestres qu'hey ha en terra p'els Pòrticos de Plassa son una contí-

nua amenassa per qui en passa per allá en sa nit. ¿Quant remediará s'Ajuntament aquest mal, que denunciám ara per tercera vegada?

## À MA ESTIMADA AMIGA F. M.

Corria jò p'el mon sense estimar,  
Sense sèbre tant sòls lo qu'era amor,  
Sense qu'un pich el còr vés bategar  
Sense tenir un dia de tristor.

Un dia, es presentá devant ma vista  
Un angel d'hermosura sens igual  
Y l'ànima no sé si quedá trista  
O confusa amb delicia terrenal.

No sabia si sòmit tant sòls era  
Lo qu'aquell ditxós dia vatx sentí,  
O si va essè tan sòls una quimera  
Lo que per pich primer passá per mí.

Mes, era realitat lo que jò veya  
No va essè sòmit p'el méu cap forjat  
Era l'amor que de mon pit me treya  
Ferit el còr à tròssos desgarrat.

Mes d'aquell dia d'alegría tanta  
Que l'angel de mos sòmits vaix trobár  
L'amor à n'el méu còr ja no l'espanta  
Perqu'ha trobat qui sab també estimar.

P. R. G.

## CUENTO.

S'altre dia de pagés se vá morí una dona que tenia una fiya, y aquesta per poderla enterrá, hagué d'acodi à una veynada amiga de sa mare perque li deixás uns quants doblés.

— Vat' aquí dèu duros, (li digué), y gasta lo que sìa necessari, y en está enterrada ta mare ja los me tornarás d'els qu'ella té amagats que jò sé ahont están y t'ho diré.

Alguns díes després sa veynada aná a la casa per mostrá es secret de sa mare morta à n'aquella atlòta, y li fé cercá unes faldetes amb brotets que tenia dins una caixa, còm no les trobava, pensá sa fiya llavò que per encarrech de sa mare quant ja agonisava li havia posat ses faldetes devall es coxi des baul.

Corregueren per desenterrarla. Heu lograren, treguéren ses faldetes y dins s'entornpèu hey và havé vint y quatre unses d'ò en pessa.

Sa véya aquella no feya cás de deixá sa fiya dins sa misèria, y s'en volía dús sa riquesa que tenia, al altre mon.

¿Qu'es devia pensá qu'era l'altre mon?

## ALA, PAGESOS!

Vòltros qu'anau de **petaques de sola** que tanquin ben fòrt y sian guapes, visitau s'establiment d'Articles d'Escriptori d'els HEREUS DE DON GABRIEL ROTGER, Cadena, 11, ahont s'en ha rebut un preciós surtit, y se vènen à un prèu baratíssim.

## PORROS - FUYES.

## SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.— Mamay, sent tocá à sa paret?  
SEMLANSES.— 1. En que té bón cò.

2. En qu'es creu.

3. En qu'es casat.

4. En que té volada.

TRIANGUL.... — Passadós-Passadó-Passad-Pasa-Pas-Pá-P.

CAVILACIÓ.... — Alorda.

FUGA..... — Els uys de l'amo engreixen es cavall.

ENDEVINAYA.— Unes tisores.

## GEROGLIFICH.

D III  E IV I E N B

## SEMLANSES.

1. ¿En que s'assebla un carril à sa ditxa?

2. ¿Y sa ditxa à una unsa d'òr?

3. ¿Y una unsa d'òr à una arròba?

4. ¿Y sa tròpa à L'IGNORANCIA?

## TRIANGUL DE PARAULES.

: : : : :  
: : : : :  
: : : : :  
: : : : :  
: : : : :

Omplí aquests pichs amb lletres que lletgides diagonalment y de través, digan: sa 1.ª retxa, un poble de Mallorca; sa 2.ª, lo que tenen moltes fàbriques; sa 3.ª, lo que fan à Ervissa; sa 4.ª, lo que fa sa meua padrina; sa 5.ª, lo qu'hey ha fòra porta; sa 6.ª, un personatge historich; sa 7.ª, es nom d'una llettra; y sa 8.ª un número romà.

ECSEMÉ.

## XARADA.

Dins un instrument de música  
Ma primera trobarás;  
Sa segona à un papé  
Qu'es músich sòl manetjá;  
Y es tot representa un móble  
Qu'à moltes cases hey ha.

## CAVILACIÓ.

## CA DEL MAR

Compòndre amb aquestes lletres un llinatge.  
EN PEPE.

## FUGA DE CONSONANTS.

.E .E..U.2 .U1 .2 ..O.U.2

## ENDEVINAYA.

Som amiga de confiansa  
De tot aquell que viu bé,  
Quant me veu me pòsa à lloure  
Quant no'm veu fermada 'm té.

A tota casa me pòsan  
A n' es llòch més principal;  
Si es d'estiu ó si es de dia  
Disfrut de més llibertat.

(Ses solucions dissapte qui cé si som vius.)